

**Ime i prezime:** «Ime\_(ime oca)\_prezime»  
**zastupan po:** .....

**JMBG:** «jmbg» .....

**Datum:** «datum» .....

### Informacioni list – Paket računa Raiffeisen Club za malodobne klijente

→ **Vrsta usluge: Raiffeisen CLUB Paket** je proizvod Banke koji objedinjuje bankarske proizvode i usluge, te posebne bankarske pogodnosti .

→ **Poslovno ime i adresa davaoca usluge:** Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

**Uvjeti korištenja:** Modeli Paket računa se razlikuju prema proizvodima koji ulaze u sadržaj Paketa. Ovaj Model Paketa sadrži slijedeće proizvode i usluge:

#### Bankarski proizvodi i usluge:

---

- Raiffeisen Mobilno bankarstvo
- Digitalni novčanik
- Trajni nalog
- Izvod ( E-izvod, Mini izvod na Raiffeisen bankomatima)
- Tekući račun
- Mastercard debitna kartica
- Debitna kartica

Korisnici Paketa Raiffeisen CLUB mogu biti isključivo domaća fizička lica (rezidenti), punoljetna i maloljetna lica starosti od 15 godina. Korisnik istovremeno može biti korisnik samo jednog modela Paket računa. Korisnik je u obavezi sticanjem punoljetstva dostaviti Banci identifikacioni dokument, te ukoliko isto ne učini, Banka će izvršiti blokadu računa i ovog paketa, sve do ispunjenja obaveze Korisnika.

Preduslov za korištenje bilo kojeg modela Paket računa je da korisnik ima otvoren tekući račun u Banci/debitnu karticu, a uslovi korištenja određenog modela Paketa su definisani posebno zaključenim ugovorom između Banke i korisnika.

Dokumentacija potrebna za otvaranje Paket računa

- Zahtjev za objedinjavanje proizvoda i usluga u paket računa,
- Za rezidente punoljetna lica: Lična karta ili pasoš – kopija dokumenta ili od nadležnog organa ovjerena kopija; originalan dokument se prilaže na uvid / Za nerezidente: Pasoš zemlje nerezidenta – prevedena i od strane nadležnog organa ovjerena kopija pasoša (prevedeno od sudskog tumača, a ovjereno od nadležnog organa u BiH; original dokument na uvid
- Izvod iz matične knjige rođenih i identifikacioni dokument za zakonskog zastupnika/staratelja

→ **Trajanje ugovora:** Do 26.godina starosti Korisnika, odnosno do zasnivanja radnog odnosa, ukoliko Korisnik zasnjuje radni odnos prije 26.godina starosti

→ **Visina i promjenjivost kamatne stope:** nije primjenjivo na ovu vrstu proizvoda

→ **Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji Korisnik treba da plati:** nije primjenjivo na ovu vrstu proizvoda

→ **Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospjevaju:** nije primjenjivo na ovu vrstu proizvoda

→ **Troškovi i naknade:** Naknada za Paket CLUB iznosi 0,00 KM. Ostale naknade su vezane za pojedinačne proizvode koji su u sastavu Paketa i definisane su posebno zaključenim ugovorom

- ➔ **Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga:** Korisnik nema obavezu korištenja notarskih usluga
- ➔ **Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama:** Korisnik ima obavezu da zaključi sa Bankom ugovore za pojedinačne proizvode/usluge koje ulaze u sadržaj Paketa
- ➔ **Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja:** nema
- ➔ **Instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza:** nema
- ➔ **Iznos naknade za prijevremeni povrat:** nema

#### **Alternativno za teritorij FBiH i Brčko Distrikta**

##### ➔ **Pravo na besplatne kopije nacrtu ugovora**

Korisnik ima pravo da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu Ugovora, izuzev ako Banka ocijeni da ne želi zasnovati ugovorni odnos o konkretnom pravnom poslu.

#### **Alternativno za teritorij Republike Srpske**

##### ➔ **Pravo na besplatne kopije nacrtu ugovora**

Korisnik ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu Ugovora, koji važi 15 dana od dana preuzimanja istog. izuzev ako Banka ocijeni da ne želi zasnovati ugovorni odnos o konkretnom pravnom poslu.

##### ➔ **alternativno za FBiH i BDP**

##### **Period u kojem Banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi**

Svi podaci i uslovi navedeni u ovom informacionom listu važe 15 dana od datuma preuzimanja informacionog lista, a poslije toga samo ukoliko Banka prihvati produženje, što se potvrđuje zaključenjem Ugovora.

##### **alternativno za RS**

##### ➔ **Period u kojem Banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi i kopija nacrtu ugovora**

Svi podaci i uslovi navedeni u ovom informacionom listu, kao i u kopiji nacrtu ugovora važe 15 dana od datuma preuzimanja informacionog lista, a poslije toga samo ukoliko Banka prihvati produženje, što se potvrđuje zaključenjem Ugovora.

#### **Obavezne odredbe za oba entiteta i BD**

##### ➔ **Uslovi polaganja novčanog depozita**

Novčani depozit nije uslov korištenja Paketa.

#### **Alternativno za teritorij RS**

- ➔ **Posljedice propuštanja izmirenja obaveza:** Svako ponašanje Korisnika suprotno od ugovorenih obaveza predstavlja kršenje Ugovora i ovlašćuje Banku da jednostrano raskine Ugovor, što ima za posljedicu dospijeće svih obaveza po Ugovoru za plaćanje odmah, pri čemu dospjele obaveze predstavljaju iznos neplaćene glavnice kojoj su pripisane obračunate, a nenaplaćene ugovorene kamate i naknade, a iskazuju se kao jedinstven dug na koji Banka u sudskom postupku može zahtijevati zakonsku zateznu kamatu od dana utuženja pa do konačne isplate, uvećano za troškove sudskog postupka.

Banka ima pravo da otkáže Ugovor prije isteka ugovorenog roka i u slučaju insolventnosti Korisnika, čak i kada ista nije utvrđena sudskom odlukom. Insolventnost se može konstatovati, između ostalog, ali ne ograničavajući se na, neizvršavanje ili kašnjenje u izvršavanju obaveza po drugim ugovorima koje Korisnik ima zaključene sa Bankom u toj mjeri da je Banka iste otkazala ili raskinula. U slučaju konstatovane insolventnosti Banka ima pravo da otkáže Ugovor, što za posljedicu ima dospijeće svih obaveza za plaćanje odmah, pri čemu dospjele obaveze predstavljaju iznos neplaćene glavnice kojoj su pripisane obračunate, a nenaplaćene ugovorene kamate i naknade, a iskazuju se kao jedinstven dug na koji Banka u sudskom postupku može zahtijevati zakonsku zateznu kamatu od dana utuženja pa do konačne isplate, uvećano za troškove sudskog postupka.

- ➔ **Pravo korisnika na odustanak od ugovora:** nije primjenjivo na ovu vrstu usluge
- ➔ **Pravo Korisnika na prijevremenu otplatu kredita i pravo Banke na naknadu:** nije primjenjivo na ovu vrstu usluge.
- ➔
- ➔

- ➔ **Pravo korisnika da dobije izvještaj iz Centralnog registra kredita:** Banka ne vrši procjenu kreditne sposobnosti Korisnika u svrhu korištenja Paketa

---

**KORISNIK : «IME\_IME  
OCA\_PREZIME»*alternativno*** zastupan po;